

DICCIONARI FRANCES/OCCITAN T6 & T7

Cristian RAPIN

Nascut en 1931 en emigracion, a Clamart, prèp de París, Cristian Rapin fa partida d'aquela generacion d'escrivans sortits de la vila que la societat tradicionala lor es una referéncia preciosa mas non una vertadièra nostalgia.

Jornalista, poèta, scenarista, lexicografe, son inspiracion s'es noirida de l'experiéncia quotidiana e de la pratica del catalan, del castelhan, de l'anglés e del vietnamian. Sa vida, sompartida entre l'escritura e la militança, noirís sas òbras d'autenticitat e de modernitat. Cristian Rapin se considèra coma un obrièr de la renaissença e nos liura pauc a pauc los tèxtes essencials que compàusan son òbra.

Diccionari francés/occitan – Tòme VI (Letras R-S)


396 paginas 15,5 x 21,5 cm
40.00 € TTC

Diccionari francés/occitan – Tòme VII (Letras T – Z, index dels autors e de las citacions)

320 paginas 15,5 x 21,5 cm
40.00 € TTC

**Tota la colleccion
7 Tòmes
200.00 € TTC**

Un esveniment !



Editat ambè l'ajuda de la DRAC miègjorn-Pirenèus

A Noël, faites connaître la littérature occitane !


VIAUR
Robert Marty

Recueil de deux ouvrages de Robert Marty, écrits et publiés initialement en occitan chez IEO Edicions:

L'ombre douce de la nuit (l'Ombra doça de la nuèch): Dans ce train qui mène l'auteur à Naucelle, les choses peu à peu se dérèglent et ce convoi lancé dans l'ombre douce de la nuit semble ne jamais arriver...

L'Arbalétrier de Miramont (Lo Balestrièr de Miramont): Où s'arrêtera la malédiction de l'Arbalétrier de Miramont qui n'en finit pas de peser à travers les siècles sur la vie des habitants des rives du Viaur ?

« Ce qui compte, au bout du conte, c'est cette parole du narrateur qui nous tient en haleine jusqu'à la fin en nous racontant deux histoires extraordinaires, émouvantes, profondes et, j'ose le mot, belles. »
Éric Fraj (traducteur de l'œuvre)



264 paginas
14 x 21
18.00 € TTC




PARLI OCCITAN
Joan Rigosta
Méthode d'apprentissage du languedocien

128 paginas
15 x 21
9.50 € TTC

Novèla edicion

A paraître

TOT EN UN
Joan -Claudi SÈRRAS



A paraître Nov. 2013

UNE LANGUE EN QUETE
D'UNE NATION
Col. Textes & documents
Francesca ZANTEDESCHI
Préface de Philippe Martel





Vautres que m'avètz tuada

Joan Ganhaire (A Tots - Crimis 193)


« Lo medecin Cabanel era un bel òme. Grand, espatlut, los piaus enquera blonds bien ondulats, fasiá pas sa seissantena. Sos uelhs blues espiavan los dos òmes de l'autre costat de son bureau, cilhas fruncidas, seguramenr en causa de sa chamisa. Era fotuda sa brava chamisa. Dos cròs negresits de podra tanben rogesits per un pauc de sang calhat. Dos còps de fuòc a corta portada. »

Quelqu'un souhaite vouloir tuer tous les médecins de Maraval, mais qui ? Le commissaire Darnauguilhem avec sa fine équipe aura bien du mal à découvrir l'horrible vérité.

Jean Ganyaire, écrivain périgourdin, est auteur de nombreux romans et nouvelles. Il nous conte ici une nouvelle aventure du commissaire Darnauguilhem et de son équipe, Barbancés, Ben Amrhane et Peironin, que nous avons découverts dans "Sorne trasluc" et "las tòrnas de Giraudon", également publiés dans la collection "A tots - Crimis"

co-edicion IEO Edicions - Novelum

196 paginas 13,5x18 cm
15.00 € TTC



Pantòri

Romièg Jumèu (A Tots 194)

« Ausi lei cridadis dei marins sus la cubèrta ; lei rires, lei cançons e mai leis odors de la vida vènon fins a ieu, per bofadas, segon l'umor deis auras. Puei aquelei landan vèrs Marseha e entendi plus ren que l'alèn potent de la mar. E mai que siguessiatz nascuts, totei dos, après l'annada funèsta, siatz encuei tot çò que me rèsta de la familha nòstra. La tendresa que me ligava tant fòrt a vòstre paire, l'ai portada sus vosautre ; ni lo temps, ni ma vida d'exili l'an poguda estofar. Pensatz a ieu, de còps ! »

Romieg Jumèu est né à Marseille. Après des études à l'Ecole des Beaux-Arts et un prix de gravure et d'esthétique, il a travaillé dans la publicité. Il a déjà publié "Sénher Quau" et "Cronicas imaginàrias", dans la collection « a Tots », ainsi qu'un recueil de poésies, "E siguèsse una nafra... la lutz".

234 paginas 13,5x18 cm
16.00 € TTC

1851. Napoléon le Petit manigance son coup d'Etat.

A la différence de l'ensemble des insurrections du XIXème siècle, ce ne sont ni les ouvriers ni les étudiants qui se lèveront au nom de la République, mais seuls quelques paysans provençaux des basses Alpes, de la Drôme et du Var. Au milieu de tous ces événements, une famille de libéraux marseillais avec ses amours, ses engagements, et ses désillusions



« Un ser de setembre, mamà s'enanèt... e tornèt pas. Faguèri los cinc ans sens ela. La mòrt de las bèstias l'aviái vista de prèp, quand la grand tuava un lapin, un polet, quand lo cat s'èra fach espotir per una veitura a quatre passes de l'ostal. La mòrt de ma maire, la compreniái pas. »

Un personnage réapparaît après 17 ans pour répondre à toutes les questions que l'on pouvait se poser à son sujet : comment une fillette de 10 ans a-t-elle pu disparaître pendant 1 mois et demi malgré les recherches de tout un village et des gendarmes ? Ou était-elle passée ?


Las vacanças de Pascas

Sèrgi Gairal (A Tots 195)

Comme dans ses romans précédents, "Lo barracon", "Un estiu sus la talvera" et "Lo fuelh rosegat", Serge Gayral nous amène dans l'univers des relations familiales..

108 paginas 13,5x18 cm
13.00 € TTC

Album jeunesse



La legenda del Grand Guindon

Felìx DAVAL

« Per una planòta, Merlet jasià,
Lenga defòra, talament patià.
Per sa borra negra lo sang corriá,
E per sas cuèissas la carn se vesíá. »

Que veut dire "Guindon" ? Vous le découvrirez grâce à ce livre CD qui répond à plus d'une question que l'on se pose sur les jolies vaches rouges de la race Salern.

Felix Daval aime avec passion autant les hommes que les bêtes de son pays. La "legenda del Guindon", portée par le vent et les vers occitans de felix, nous porte dans le monde magique des elixirs de vie éternelle et les grands espaces où, il y a encore quelque temps, courrait l'ombre des loups.

co-edicion IEO Edicions – Edite-moi

36 paginas 21 x 21 cm
12.00 € TTC

Editat ambe l'ajuda del Conselh regional de Miègjorn-Pirenèus